هەوڵی تازەی پاوانخوازان

بۆ تاوانبارکردنی ئۆپۆزیسیۆنی نێوخۆیی حیزبی دیموکرات

سادق

دوای ئـەوەی هـەوڵی بـاڵی دەسـەڵاتداری حیزبـی دیمـوکرات بۆنیـشاندانی دەسـت تێـدابوونی کۆمـاری ئیـسلامی لـە حەرەکەتی ریفۆرمخوازانەی ئۆپوزیسیۆنی نێوخۆی ئـەم حیزبـەدا لـەقاودرا و، سـیناریۆکەیان لـەم پێوەندییـەدا پووچـەڵ کرایەوە، ماوەیەکە خەریکی بەرێوەبردنی پلانێکی دیکەن. پلانەکەیان ئەوەیە ئـەمجار یەکیـەتیی نیـشتمانیی کوردسـتان وەك هاندەری ئەم حەرەکەتە بناسێنن‌و بە دەست تێوەردان لە کاروباری نێوخۆیی حیزبی دیموکراتدا تاوانبـاری بکـەن‌و، خۆبواردنی خۆیان لە قبووڵی داوا رەواو دیموکراتیکـەکانی ئـەم ئۆپۆزیـسیۆنە، وەك "سـەربەخۆییخوازی"و"سـەربەخۆیی پارێزیی" پێشان بدەن.

بـۆ ئـەم مەبەسـتە، سـەرەتا هـەواڵێکی سـەرتاپا درۆیـان نـارد بـۆ ماڵپـەڕی "کوردسـتان تـی ڤـی" تـا لـە زمـانی "سەرچاوەیەکی ئاگادار لە نێوخۆی حیزبی دیموکراتدا کە نایهەوێ ناوەکەی ئاشکرا بکرێ" بلاو ببێتـەوە.چ کەسـێك ئـەم هەواڵەی لە ژێر سەردێری "عەبدوڵڵا حەسەنزادە هەڕەشـەی هێنـانی یەکیـەتیی نیشتمانیی کوردسـتان بـۆ سـەر حیزبـی دیموکراتی ئێران دەکات"دا بلاوبـۆوە دا بـە "کوردسـتان تیڤـی"؟وەك زانیومـە یـەکێك لـە بڕیاربەدەسـتانی ئـەم باڵـەو دەمڕاست‌و چاوساغی سکرتێر لە سکرتاریا، لەگەڵ سـەفەری مانگانـەی خـۆی بـۆ کـارێکی تایبـەت (کـە راسـت لـە ڕۆژی بلاوبوونەوەی ئەم هەواڵەدا بووە) بە دەستی خۆی ئەم هەواڵەی بۆ "کوردستان تیڤی" بردوە.لەوانەشە دوای تەنـسیقی ناوبراو لەگەڵ کەسانێکی تایبەت،هەواڵەکە هەر بە ئیمەیل‌و لە سکرتاریاوە ڕەوانە کرابێ.بـەڵام ئـەوە هـیچ لـە مەسـەلەکە ناگۆڕێ. گرنگ ئەوەیە دوابەدوای وەدرۆخرانەوەی ئەم هەواڵە لە لایەن بـەڕێز عەبـدوڵڵا حەسـەنزادەوە، و ئاگـادار بـوونی بەرپرسانی سەرووی پارتی دیموکرات لە بلاوبوونەوەی ئەم هەواڵە لـە راگەیـەنێکی پارتەکـەیان دا ـ کـە نیوەڕۆکـەی هـەم دژی دۆستایەتی‌و هاوپەیمانیی یەکیەتیی‌و پـارتی بـوو، هـەم بێلایەنبوونیراگەیاندنی پـارتیی لـە کێشەنێوخۆییەکانی حیزبی دیموکراتـدا بەزاندبوو ـ دەسـت بـەجێ لـەو ماڵپـەڕە لابـراو، جێگـای خـۆیدا بـە روونکردنـەوەی بـەڕێز عەبـدوڵڵا حەسەنزادە.

سەرنجراکێش ئەوە بوو ئـەم هەواڵـە سـەرتاپا درۆیـە، لـە لایـەن دەسـت‌و پێوەنـدەکانی بـاڵی دەسـەڵاتداری حیزبـی دیموکرات لە دەرەوەو ژوورەوەی کوردستان، گورج‌و خێراو وەك هەواڵی دەسکەوتێکی گرنگ، بەم‌و بـەو رادەگەیـەندراو، خۆشحاڵیی خۆیـان لـە بـڵاو بوونـەوەی ئـەم هەواڵـە بـۆ نەدەشـاردرایەوە. بـەڵام کاتێـك "کوردسـتان TV" بـەم کـارە هەڵنەسەنگێنراوەی خۆی زانی‌و هەواڵە درۆیەکەی بۆ نێو سەتڵی زبڵ فـڕێ داو، روونکردنـەوەی بـەڕێز حەسـەنزادەی لـە جێگا دانا، جەماعـەتی بـاڵی دەسـەڵاتدار، گەشـەو نەشـەیان لـێتێك چـووو، لـەوە کـە هەوڵەکـەیان بـۆ بوختـانکردن بـە رێبەرێکی لەمێژینەو خاوەن خزمەتی حیزبەکەی خۆیان، لە لایـەن تەلـەڤیزیۆنی پارتیـیـەوە پووچـەڵ بـۆوە، وەك لـۆتیی مەیموون مردوو، ملیان کز کردو سەریان بەردایەوە.

روونکردنەوەی مەکتەبی راگەیاندنی یەکیەتیی نیشتمانیی کوردستان لە سەر بوختاننامەی "سەرچاوە بـەناو ئاگـادارو خۆنەناساندوو"ەکەی سەر بە باڵی هیجری‌و، وتووێژەکەی بەڕێز چەکۆ رەحیمـی بەرپرسـی کومیتـەی ئەمنییـەتی حیـزب لەگەڵ حەوتوونامەی "ئاوێنە" (ژمارە ٤١)، ئەم دەرفەتـەی بۆ دەسـت‌و پێوەنـدەکانی بـاڵی دەسـەڵاتدار هێنایـە پـێش تـا وێڕای هێناگۆڕی ئەو قسانەی هیچ کات نەیانوێراوە بە ئاشکراو بە ناوی خۆیان بیکـەن، کۆمـەڵێك بوختـان بدەنـەوە پـاڵ بەڕێز حەسەنزادەو ئوپۆزیسیۆنی نێوخـۆی ئـەم حیزبـە. لێـرەدا نامـەوێ لـە سـەر نێـوەرۆکی وتووێژەکـەی بـەڕێز چـەکۆ

ڕەحیمیو زانیارییەکانی ناوبراو لە بارەی کاری دەزگای ئیتلاعاتی ئێران لە کوردستانو هەڵوێستی حیزبو ڕێکخراوەکانی هەرێمی کوردستان لەو بارەوە بدوێم. هەر ئەوەندە دەڵێم ئەگەر قسەو زانیارییەکانی ئەو بەڕێزە، سیاسیيانەو لە جێی خۆیان دابانو ڕاگەیاندنیان لە ڕاگەیەنە گشتییەکاندا کارێکی گونجاو بوایە، "سکرتاریا"ی حیزبەکەی، بەرپرسایەتیی قسەکانی دەزگای ئەمنییەتیی خۆی لە ئەستۆی خۆی لانەدەبرد. (بڕوانە ڕوونکردنەوەی سکرتاریای حیزب لە سەر ڕوونکردنەوەی مەکتەبی ڕاگەیاندنی یەکیەتیی نیشتمانیی کوردستان). ئەوەی لێرەدا مەبەستی منە، نەك باس لە نێوەڕۆکی قسەکانی کاك چەکۆ، بەڵکوو بەرپەرچدانەوەی ئەو درۆو بوختانە ژاراوییانەیە کە قەڵەمبەدەستێکی باڵی دەسەڵاتدار بە ناوی داکۆکی لە بەڕێز چەکۆ ڕەحیمی،و لە ڕاستیدا بە نیازی چەواشەکردنی ڕاستییەکانی نێوحیزبی دیموکراتو فریودانی بیروڕای گشتیی خەڵکی کوردستان، هێناویە گۆڕێ.

قەڵەمبەدەستی باڵی دەسەڵاتدار، کە بەداخەوە ناوی خۆشەویستی "پێشەوا"شی بۆ خۆی وەك نووسەری بابەتێکی پڕاوپڕ لە بێڕێزی بە بەڕێز عەبدوڵڵا حەسەنزادەو جنێونامەیەکی ناتەبا لەگەڵ بەرژەوەندی حیزبی دیموکرات، هەڵبژاردوە، بۆمەمانان کەسێکی ئەوەندە نەناسراو نیە. بەڵام گرنگ نەك کاراکتێرو کەسایەتیو ڕەوشتی بۆ زۆربەمان ناسراوی ئەو، بەڵکوو نێوەڕۆکی نووسینەکەیەتی.

ئەو دژە پێشەوایە، بناغەی وتارەکەی هەر لە بای "بسم الله" تا تای "تمت" لە سەر بوختانو درۆ داناوە. هەر سەردێڕی وتارەکەی، پەردە لەسەر نیازچەپەڵیی ناوبراو لادەدا. چونکە هەوڵی بەڕێز عەبدوڵڵا حەسەنزادەو هاوبیرانی لە دژایەتی لەگەڵ دیکتاتۆریو پاوانخوازی لە نێو حیزبەکەیدا، بە "کەتن" ناو دەباو ئەم "کەتن"ەش دەداتە پاڵ یەکیەتیی نیشتمانیی کوردستان. ناوبراو دوایە دێتەسەر ڕووداوەکانی نیوەی دووهەمی دەیەی ٩٠ی زایینیی کوردستانی عێراق و هەموویان بە پیلانی یەکێتی نیشتمانی کە لە ڕیگەی عەبدوڵلا حەسەنزادەوە جێبەجێیان کردوون، ناو دەبا.

لە پێشدا حەز دەکەم بڵێم ئەو ڕووداوو کارەساتانەی لە نیوەی دووهەمی دەیەی ٩٠ی زایینیدا لە هەرێمی کوردستان بەسەر تێکۆشەرانی دیموکراتو ڕێکخراوە سیاسییەکانی دیکەی کوردستانی ئێران هاتن (تیرۆرو ڕاوەدوونانو گوشاری جۆراوجۆر)، وەك خاڵێکی ڕەشو بیرەوەرییەکی ناخۆش لە مێژوودا دەمێننەوەو دەبێ دەرسیان لێوەربگیرێو نەهێڵرێ هیچ کات دووپات ببنەوە. بەڵام هەر لەوکاتەشدا لە دوو شتی دیکە دڵنیام. یەکەم ئەوەکە هەر کام لەو دوو حیزبە سەرەکییە کە لە دەیەی ٩٠دا هەر یەك دەسەڵاتی بەشێك لە کوردستانی عێراقیان بە دەست بوو، هەر لە ڕۆژی هەوەڵی دامەزرانیانەوە، بۆ خزمەت بە کوردو بەرەوپێشبردنی خەباتی نەتەوەییو ئازادیخوازانەی گەلی کورد دروست بوونو، ئەگەر هەڵوێستو کردەوەو ڕەفتارێکی نەگونجاوو نەخوازراویان لە هەمبەر هێزو ڕێکخراوێکی سیاسیی بەشێکی دیکەی کوردستان لە بڕگەیەك لە مێژووی خۆیاندا هەبووە، لە ڕووی ناچاری یا لە ئاکامی هەلومەرجێکی نەخوازراوو داسەپاو دابووە. دووهەم ڕاستی ئەوەیە کەمتەرخەمی لە ئاست ئەمنییەتی تێکۆشەرانو پەنابەرانی کوردی ئێرانیو، پێکهێنانی گوشارو بەربەستی جۆراوجۆر لە سەر ڕێی تێکۆشانو هەڵسووڕانی ئەوان، تایبەت بە یەکێك لەم دوو حیزبە، یا ناوچەیەکی تایبەتی نەبووە.

بەڵام نووسەری بوختان نامەکە تەنیا باسی لەخوێندا شەڵاڵ کرانی خەباتگێڕانی کوردستانی ئێرانو پێشمەرگەکانی دیموکرات لە خەلەکان، دووکان، دەروازەی شاری کۆیە، تاسلووجە، بازیانو زۆر شوێنی دیکەی ناوچەی ژێر دەسەڵاتی یەکیەتیی نیشتمانیی کوردستاندا دەکاو نەك هەر یەکیەتیی نیشتمانی بەڵکوو عەبدوڵڵا حەسەنزادەی سکرتێری ئەو کاتی حیزبیش لە ڕژانی ئەو خوێنانەدا بە بەرپرس دەزانێ. هەروا بزانە لە "دیانا"و "حامیە"و "باسرمە"و گەلی عەلی بەك"و جێژنیکان"و نێوشاری هەولێر، هیچ کوردێکی ئێرانی بە تاكو بە کۆ نەکەوتوونەتە بەر دەسڕێژی بەکرێگیراوانی کۆماری ئیسلامی یا بە زیندوویی نەگیراونو تەحویلی ڕێژیمی ئێران نەدراونەوە! یا وا بزانە کردەوەی لەم چەشنە لە دژی حیزب و ڕێکخراوە سیاسییەکانی دیکەی ڕۆژهەڵاتی کوردستان، ئەنجام نەدراون!

تیرۆری تێکۆشەرانی دیموکراتو پەنابەرانی کوردی ڕۆژهەڵاتو رفێندرانو تەحویلدرانەوەیان یا پەلامارو لەشکرکێشی بۆ سەر ئەوان لە هەر شارو گوندو ناوچەو وڵاتێك رووی‌دابێ، هەر تاوانەو شیاوی مەحکووم کردن. بە پێچەوانەی درۆی بێشەرمانەی ئەم قەڵەم بە دەستەیش، سکرتێرو رێبەریی ئەوکاتی حیزبی دیموکرات، بە شایەدیی چاپەمەنیی حیزبو ئارشیڤی رادیۆی دەنگی کوردستانی ئێران، نەك هەر لەم جۆرە تاوانانە بێدەنگ نەدەبوون، بەڵکوو بە توندی مەحکوومیان دەکردنو بیروڕای گشتیی خەڵکی کوردستانوجیهان و، داکۆکیکەرانی مافی مرۆڤ لە ئاستی دنیایاندا لێ‌ئاگادار دەکردن. لێدوان، وتووێژ، راگەیاندراوو روونکردنەوەکانی بەڕێز حەسەنزادەو رێبەریی ئەوکاتی حیزبی دیموکرات لە بارەی زۆر کردەوەو رەفتاری ناڕەوا بە دژی ئەم حیزبەو رێکخراوەکانی دیکەی ڕۆژهەڵاتی کوردستان، ئێستاش لە ئارشیڤەکاندا هەن. با ئەوانەی لەو پەڕی بێشەرمیو بێ‌نەزاکەتی‌دا حەسەنزادە وەك هاودەستو شەریکەتاوان ناودەبەن، هەڵوێستو لێدوانەکانی بەڕێزیان لە بارەی زۆر لە رووداوەکانی ئەوکاتی ناوچەی ژێردەسەڵاتی یەکیەتی (وەك داخرانی رادیۆی‌دەنگی کوردستانی ئێران، هێرشی هێزەکانی کۆماری ئیسلامی بۆ سەر بنکەکانی حیزب، رووداوی سۆسێو کارەساتەکەی دەروازەی کۆیە)، لەگەڵ ئەو راگەیەندراوە بەراورد بکەن کە بەڕێز هیجری، لە کاتی سکرتێریی خۆی لە رێبەندانی ١٩٩٥دا، لە بارەی پەلامارە سەدان کەسی‌یەکە بۆ سەر بنکەکانی حیزبی دیموکرات لە "باسرمە" نووسیبووی. ئەو کات تێ‌دەگەن راشکاویو ئازایەتیی سیاسی لە کام یەك لەو دوو جۆرە هەڵوێستانەدا هەن.

دژە"پێشەوا"ی قەڵەمبەدەستی باڵی دەسەڵاتداری حیزبی دیموکرات، جیاوازیی نێوان هەڵوێستو دەربڕینی سیاسیو حەکیمانە لەگەڵ هەڕەشەو گوڕەشەو جنێوفرۆشیو دژکردەوەی ئیحساسیو کورتبینانە تێ‌ناگا. ئەگەر سکرتێرو رێبەریی ئەو کاتی حیزبی دیموکرات خۆیان لە هەڵوێستو دەربڕینی شەڕهەڵایسێنانە بواردوە، لە بەر هەست کردن بە بەرپرسایەتیو سیاسەتە دروستەکانی حیزبو بەرژەوەندی حیزبی دیموکراتو قووڵ نەبوونەوەی برینەکانو دواڕۆژی جووڵانەوەی کورد بووە. ئێمە ئەوکات بە چاوی خۆمان نموونەیەك لەم جۆرە هەڵوێستو دەربڕینە بە رواڵەت ئازایانەمان! لە بەڕێزێك بینی.کاتێك لە هاوینی ١٩٩٦دا یەکیەتی ناچار بە پاشەکشە بەرەوئێران بوو، جەنابی لە کۆبوونەوەیەکی گشتی‌دا، ئەو رووداوەی نەك جارێك چەند جار وەك "ئاشبەتاڵ" ناوبرد! بەڵام دەوروبەری‌مانگێك دواتر کە هێزەکانی یەکیەتی گەڕانەوەو بوونەوە بە دەسەڵاتداری ناوچەکە، ئەو بەرێزە وەك نەبای دیبێو نەباران، کۆڵان بە کۆڵانی‌دێهاتی نێوان کۆیەو پیرەر بە دوای دیدارێکی کاك کۆسرەت دا دەگەڕاو بە چەندین رۆژ، چاوەڕوانی ملاقاتێکی ناوبراو دەمایەوە!

بەڕاستی ئەوانەی سکرتێری ئەوکاتی حیزب بە بێدەنگبوونو خۆکەڕکردن لە ئاست "کەتنەکان"و تەنانەت شەریكو بەرپرسی ئەو رووداوانە تاوانبار دەکەن، ئایا کاتی خۆی رێگایەك بێجگە لە مەحکوومکردنی ئەو کردەوانەو، رەخنەگرتن لە هێزە دەسەڵاتدارەکانو درێژەدان بە کارو تێکۆشان سەرەڕای ئەم هەلومەرجە دژوارەیان، شك دەبرد؟ داخوا ئەوان ناوچەیەکیان لە کوردستانی عێراق شك دەبرد کە دەستی تیرۆری کۆماری ئیسلامی نەیگاتێ؟ هێزێکیان شك دەبرد کە حیزبی دیموکرات لە ژێر سێبەری خۆی‌دا بحاوێنێتەوەو لەم جۆرە رووداوانە، بیپارێزێ؟دیارە من ئەو کات بۆ خۆم لە کوردستان بووم و باش لە بیرمە هێندێك لە سەردەمدارانی ئەمڕۆی حیزب، ئەو کات چونکە لە سەرانسەری هەرێمی کوردستانی عێراقدا، هیچ شوێنێکی وا ئەمن وهیچ هێزێکی وا ئەمینیان بەدی نەدەکرد، داوایان دەکرد کوردستان بەجێ بێڵینو بچینە ناوچەی ژێر دەسەڵاتی حکوومەتی بەعس! بەڵام زۆر ئەندامی رێبەریو لە سەرووی هەمووانەوە حەسەنزادە بە تەواوی دژی ئەو بۆچوونە بوونو دەیانگوت مەبەستی کۆماری ئیسلامی لەو هەموو تیرۆرو وەحشەت خوڵقێنی‌یە، راست ئەوەیە کە یا کوردستان بەجێ بێڵین یا لەگەڵ هێزە دەسەڵاتدارەکانی کوردستانی عێراق تووشی شەڕی براکوژی بین. ئێمە هیچکامیان هەڵنابژێرینو باجی مانەوە لە کوردستانو دانەبڕان لە خەڵكو وڵاتی خۆمان دەدەین.

ئەم ئیدیعایانەی ئەو جەماعەتە ئێستا دەیکەن، هەر قسەنو "قسەش ناچێتە نێو گیرفانەوە". ئێوە نەك ئەوكات، تەنانەت ئێستاش كە هەلومەرجەكە گۆڕاوەو بە تەواوی لەنێوەراستەكانی دەیەی ٩٠ جیاوازە، ئازایەتیی ئەوەتان نیە بڵێن دیاردەی تیرۆرو غەدرو تاوان بە دژی حیزبی دیموكراتو تێكۆشەرانی دیكەی رۆژهەڵاتی كوردستان، نەك لە ناوچەیەكی تایبەتی ، بەڵكوو بەداخەوە لە هەموو كوردستانی عێراق برەوی هەبوو.

بەداخەوە، ئەوانەی ئەمڕۆ بە فروفێڵو تاقمبازیو دەستەبازیو پەیمان شكێنیو بڵاوكردنەوەی درۆو بوختانی ژاراوی، خۆیان بەسەر حیزبی دیموكراتدا زاڵ كردووەو، چارەنووسی حیزبیان گرتۆتەدەست، هیچ كات ئەو ئازایەتییەیان نەبووە ئەو دیعایانەی بە دزیو فزیو لە كۆڕو كۆمەڵی تایبەتیدا بڵاوی دەكەنەوە، بە راشكاویو بە ناوی خۆیان رایان بگەیەنن. چونكە سوور دەزانن درۆ دەكەنو دەست بەجێ درۆكەیان سپی دەكرێتەوە. هەموو هونەری ئەوان لەوەدایە كە هەر كەسەی بەجۆرێك، هەر لایەنەی بە درۆیەك هەڵخەڵەتێننو، هەر رۆژەی پەنا بۆ دەنگۆیەكو هەر جارەی دەست بۆ وەسیلەیەك بەرن تا مەبەستە ناپیرۆزەكانی خۆیانی پێبەرنە پێش. بۆ وێنە لە مێژ ساڵە لە پەناو پەسیوان، حەسەنزادەو هاوبیرانی بە قەبووڵكردنی گوشارەكانی یەكیەتیی نیشتمانیو وازهێنان لە خەباتی چەكداری، بێدەنگبوونو خۆ لاڵ كردن لە ئاست كردەوەو رووداوی دژ بە حیزبو وتنی "بەڵێ قوربان" بۆ یەكیەتیی نیشتمانی تاوانبار دەكەن. بەڵام قەت ئامادە نین بۆ لایەنگرانی فریودراوی خۆیان روونی بكەنەوە ئەی ئێستا كە چارەنووسی حیزبی دیموكرات لە دەست خۆیان دایە، بۆچی بە لای وەگەڕخستنەوەی خەباتی چەكدارانەو پشتگوێ خستنی گوشارەكانی یەكیەتی دا ناچن؟ ئەگەر یەكێتی رێگای ئەمەیان پێنادا، ئەدی لە ناوچەكانی دیكە- هەر چەند بە خۆشییەوە ئێستا حكوومەتێكی یەكگرتوو بە سەر هەموو هەرێمی كوردستاندا زاڵە- بۆ چی بانگەشەو فروفیشاڵو وەعدەكانی پێش كۆنگرەی ١٣یان جێبەجێ ناكەن؟ ئەوان كە پیاوی ئەم لاو ئەولاو ئەهلی "بەڵێ قوربان وتن" نین، بۆچی هەر بە یەك ئیشارەو لە ئاستی سكرتاریا (سكرتێر)ەكەیاندا بە "بەڵێ قوربان" بە پێشوازی روونكردنەوەكەی مەكتەبی راگەیاندنی یەكێتیی نیشتمانییەوە دەچن؟ ئەگەر قەڵەمبەدەستە جنێوفرۆشەكەیان راست دەكاو رێبەریی ئێستای حیزب پیاوی " بەچاودا دانەوی هەڵەكانی یەكێتی نیشتمانی"و" لە قاودانی پێوەندییە نهێنییەكانی ئەم رێكخراوە لەگەڵ كۆماری ئیسلامی"و "پیاوی دەرخستنی رووی راستی رێبەرانی یەكێتی"ن ، بۆچی بەرپرسایەتیی قسەكانی " چەكۆ رەحیمی"یان لە ملی خۆیان داڕنی؟ خۆ هەم ناوبراو ئەو وتووێژەی بە ئاگاداریی ئەوان كردبوو، هەم قسەكانیكاك چەكۆ زۆر لەو قسانە كە لە پەناو پەسیوان دەیكەن، نەرمترو كەمترن.

وتاری قەڵەمبەدەستیباڵی دەسەڵاتداری حیزبی دیموكرات، زۆر لەمە زیاتر هەڵدەگرێ. بەڵام من بۆ ئەوەی وتارەكەم لەوە درێژتر نەبێتەوە،تەنیا ئاماژە بە خاڵێكی دیكەی جنێونامەی گۆڕین دەكەم. ناوبراو لە حاڵێكدا رێزو خۆشەویستیو پێگەی كۆمەڵایەتیو سیاسیی حیزبی دیموكرات دەكا بە دەسمایەی هەڕەشە لە یەكیەتیی نیشتمانی، كە عەبدوڵڵا حەسەنزادەو هاوبیرانی لە نێو ئەم حیزبە، لە مێژووی پڕ شانازیو ئەم رێزو خۆشەویستیو پێگە سیاسیو كۆمەڵایەتییە، هەڵ داوێریو جیایان دەكاتەوە. بەڵام جگە لە تاقمێكی ساویلكەی هێشتا خۆنەناسی حاكم بە سەر حیزبی دیموكراتدا، كێ هەیە نەزانێ كە ناوو مێژووو شانازییەكانی حیزبی دیموكراتو ئەم هەموو رێزو خۆشەویستیو پێگە فراوانەی، لە ناوو خەباتو تێكۆشانی رێبەرانو تێكۆشەرە سەربەرزەكانی كە حەسەنزادە یەك لەوانە، جیا ناكرێتەوە. حیزبو رێكخراوە سیاسییەكانی كوردستانیش زۆر باش ئەو راستیەیان بۆ دەركەوتوە كە ئەوانەی بە خەباتو رێبەریی ژیرانەو بەرپرسانەی درێژخایەن شانازیو ئێعتباریان بۆ ئەم حیزبە كۆكردۆتەوە كامانەنو، ئەو تاقمەش كە پرستێژو ناوبانگو سەرمایەی مەعنەویی بەنرخی ئەم حیزبەیان هەر بە تەنیا بە دوو ساڵو نیو دەسەڵاتدارەتیی پاوانخوازانەو نەزانانە، حەراج كردوە كێهانەن. ئەو قسانەی وتارنووسی باڵی دەسەڵاتدار، لە بارەی تایبەتمەندییە بەرزەكانی حیزبی دیموكرات لە زمانی دوكتور مەحموود عوسمانیشەوە بیستوونیو پێیان دەنازێ، لە

سەردەمی سکرتێریی عەبدوڵڵا حەسەنزادەدا و بە حوزووری بەڕێزیان کراون‌و، گومان لەوەدانیە حەسەنزادە یەك لەو پەنجەرە روونانەیە کە دۆستان‌و دڵسۆزانی حیزبی دیموکرات، لەدەلاقەی ئەوانەوە سەیری حیزبی دیموکرات‌و رابردووو کردەوەو هەڵوێستەکانی دەکەن‌و بە مایەی شانازییان دەزانن.

لە هەق دەرنەچین، تەنیا تایبەتمەندی‌یەکی باشی وتارنووسی باڵی دەسەڵاتداری حیزبی دیموکرات، نەتەوەیی بوون‌و ئۆگریی زۆری بە ئاڵای کوردستانە! بەڵام پرسیار ئەوەیە ئەم بەڕێزە بۆچی لە ئاست پێشکێشکرانی بەشێکی بەرچاو لە خاکی کوردستان بە نەزمی ئەفشار لە لایەن سەرۆك باڵەکەیان‌و، بە "قەوم" ناوبرانی نەتەوەی کورد لە بەیاننامەی هاوبەشی دەمڕاستی باڵی دەسەڵاتدارو حیزبی پان ئێرانیستدا، زمانی خۆی گرێ داوەو خۆی کەڕو لاڵ کردوە؟! ئەگەر هەڵنەکردنی ئاڵای کوردستان بە بێ ئاڵای عێراق جێگای رەخنە بێ، هەرزانفرۆشکردنی خاکی کوردستان‌و قبووڵکردنی سووکایەتی بە نەخشەو ئاڵای کوردستان‌و رێبەران‌و پێشەوا شەهیدەکانی‌و، تەنانەت رێزلێنان‌و پێهەڵگوتنی سووکایەتیکەر، شوورەیی‌و مەحکوومە. ئەگەر پێوەندی‌یەکی سالم‌و سەربەرزانە لەگەڵ پارتی‌و یەکێتی‌و هێزە کوردستانی‌یەکانی دیکە لە سەردەمی بەڕێز حەسەنزادەدا، نۆکەری بێت، دەبێ ئەم پێوەندی‌یەی بەڕێز هیجری لەگەڵ نەزمی ئەفشارەکان‌و پان ئێرانیستەکان شیاوی چ ناوێك بێ‌و مێژوو چۆن لەم هەڵوێستانە دەبووڕێ؟

٢٠٠٦/١٠/٢٤